

Intervju generalnog sekretara Savjeta za regionalnu saradnju, Hido Bišćevića, za crnogorsku novinsku agenciju MINA, 20. oktobar 2008. godine

Razgovarao: Milan Žugić

Malo se zna o demokratskoj ulozi NATO

Podgorica, (MINA) – Javnost u bivšim komunističkim državama ne zna dovoljno o demokratskom i strateškom preobražaju NATO nakon hladnog rata i često ga doživljava kao instrument dominirajuće politike Sjedinjenih Američkih Država, ocijenio je generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju Hido Bišćević.

On smatra da je povezivanje NATO sa vojnom operacijom u Iraku i neizvjesnostima u Avganistanu razlog male podrške građana pojedinih država ulasku u Sjeverno-atlanski savez.

»Koliko god to bilo složeno, u pojednostavljenoj percepciji, javnost manje zna o demokratskom i strateškom preobražaju NATO-a nakon hladnog rata, a više Savez doživljava kao instrument dominirajuće politike Sjedinjenih Američkih Država. S obzirom na različite percepcije te politike, NATO dosta često strada«, rekao je Bišćević agenciji MINA.

On je ocijenio da kada svi učesnici nekog „kriznog ili potencijalno i dalje kriznog područja sjede za istim stolom i dijele iste vrijednosti, i zajedničku odgovornost za mir i bezbjednost, tada je manje vjerovatna bilo kakva ugroženost mira i bezbjednosti“.

„Članstvo u NATO-u danas je prije svega znači pripadnost porodici koja dijeli iste vrijednosti slobodnog demokratskog svijeta. To članstvo nije ulaznica u klub nekog sukobljenog svijeta, nije upereno protiv nekoga, već znači širenje platforme istih vrijednosti demokratije, slobode, ljudskih i manjinskih prava, i vladavine prava uopšte“, kazao je Bišćević.

Prema njegovim riječima, evroatlanske i evropske integracije povezani su procesi, posebno u kontekstu bezbjedonosnog pozicioniranja zemalja bivšeg istočnog bloka.

Svaka zemlja, ocijenio je Bišćević, individualno odlučuje o integracionim prioritetima, uvijek u zavisnosti od neke vrste vlastitog političkog i bezbjednosnog nasljeđa.

„Ali, kada je riječ o bivšim članicama istočnog bloka, od Baltika do Balkana, uz sve individualne razlike, ipak je u protekle dvije i po decenije, bila i ostala riječ o identičnim težnjama i opredjeljenjima“, ocijenio je on.

Upitan koliko će odluka Podgorice da prizna nezavisnost Kosova uticati na stabilnost u

regionu, Bišćević je rekao da ne treba trošiti riječi da se pojasni kako je Kosovo sa svakog aspekta osjetljivo pitanje.

Bišćević smatra da je odluka Podgorice motivisana orijentacijom da postoji nova realnost, i da je put koji je do nje doveo moguće opisivati i ocjenjivati na razne načine.

»Čini mi se da je Podgorica bila motivisana procjenom da sagledavanje tih realnosti i izgradnja novih odnosa može biti pomoć i podsticaj svima, dakle i Prištini i Beogradu, da nastave s politikom koja će na kraju i s njihove strane doprinjeti da ovaj dio Evrope učestvuje u dovršetku velikog projekta evropskog ujedinjenja«, rekao je Bišćević.

On smatra da je riječ o samostalnoj odluci Vlade koja prepoznaje širi politički kontekst unutar kojeg djeluje. »Ali, koja zasigurno nije spremna prihvatiti neku politiku iznuda ili uslovljavanja koja, uostalom, i nije politika EU i NATO«.

Bišćević je ocijenio da su očekivani diplomatski potezi Beograda da ambasadore Crne Gore i Makedonije proglasi nepoželjnim, nakon priznanja nezavisnosti Kosova.

»Važno je sačuvati suzdržanost, a još bitnije ne dopustiti da neke snage pokušaju ovakve situacije iskoristiti za vraćanje na neka stara i nadam se zauvijek prevladana stanja. Podsjećam na ogromnu vrijednost nedavne izjave predsjednika Borisa Tadića da Srbija neće nikada uticati na politiku svojih susjeda«, rekao je Bišćević.

Prema njegovim riječima, irsko ne Lisabonskom sporazumu, može uticati na brzinu proširenje EU.

“Ali, mislim da će navala kriznih tema s kojima je svijet suočen samo ubrzati odgovornost Evropske unije i pojačati svijest o potrebi dogovora”, zaključio je Bišćević. (kraj) žug/del